

## t37\_orders\_1

(TMGvzEsywKa3zhvn7tK2JkLWPrLBz46Yhr3)

October 27, 2020

Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_orders\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r3\_orders\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_relat\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r8\_relat\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r4\_relat\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r6\_relat\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v8\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_relat\_1 X0) \Rightarrow ((v1\_relat\_2 X0) \Leftrightarrow (r1\_relat\_2 X0 (k1\_relat\_1 X0))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_relat\_1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(r3\_orders\_1 X0 X1) \Leftrightarrow ((r1\_relat\_2 X0 X1) \wedge ((r8\_relat\_2 X0 X1) \wedge ((r4\_relat\_2 X0 X1) \wedge (r6\_relat\_2 X0 X1)))))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_relat\_1 X0) \Rightarrow ((v3\_orders\_1 X0) \Leftrightarrow ((v1\_relat\_2 X0) \wedge ((v8\_relat\_2 X0) \wedge ((v4\_relat\_2 X0) \wedge (v6\_relat\_2 X0)))))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_relat\_1 X0) \Rightarrow ((v8\_relat\_2 X0) \Leftrightarrow (r8\_relat\_2 X0 (k1\_relat\_1 X0))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_relat\_1 X0) \Rightarrow ((v6\_relat\_2 X0) \Leftrightarrow (r6\_relat\_2 X0 (k1\_relat\_1 X0))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_relat\_1 X0) \Rightarrow ((v4\_relat\_2 X0) \Leftrightarrow (r4\_relat\_2 X0 (k1\_relat\_1 X0))) \quad (6)$$

### Theorem 1

$$\forall X0.(v1\_relat\_1 X0) \Rightarrow ((v3\_orders\_1 X0) \Rightarrow (r3\_orders\_1 X0 (k1\_relat\_1 X0)))$$